



Crna Gora
Opština Berane

Adresa: ul. IV crnogorske br.1
84300 Berane, Crna Gora
tel: +382 51 231 973
fax: +382 51 233 357
e-mail: arhitekta@berane.co.me

Služba glavnog gradskog arhitekta

24.04.2023. godine

Br: 13-333/23-37/1

Za:

ŠEKULARAC NEMANJA
Berane, tel. 068 031 863

Veza: Vaš zahtjev br. 13-333/23-37 od 03.04.2023. godine

PREDMET: Rješenje o davanju saglasnosti na idejno arhitektonsko rješenje

Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta površine u osnovi 111,15m², spratnosti P (prizemlje) na lokaciji koju čine kat. parcele br. 32/37, 32/39, 39/17 i 39/18 upisane u LN 858-prepis KO Donje Luge površine 391m². Lokacija je u urbanističkoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone stanovanja malih gustina za koju je predviđeno donošenje DUP-a "Aerodrom", na dalju nadležnost

S poštovanjem

vd Glavni gradski arhitekta

Sonja Simeunović-Vuković d.i.a.



Prilog: Rješenje br. 13-333/23-37/1 od 24.04.2023. godine

Glavni gradski arhitekta, rješavajući po zahtjevu Šekularac Nemanje br.13-333/37 od 03.04.2023.god. , za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 32/37,32/39,39/17 i 39/18 upisane u LN 858-prepis KO Donje Luge u zahvatu zone stanovanja malih gustina za koju je predviđeno donošenje DUP-a "Luge" na osnovu čl.87 u vezi sa stavom 4.tačka 1 i člana 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19,82/20 i 86/22), čl. 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke o imenovanju vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekta, br. 01-018/23-645 od 01.03.2023. godine i čl. 34 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 2/19, 6/19 - ispr., 8/19 - ispr. i 18/19), donosi:

R J E Š E N J E

Daje se **saglasnost** ŠEKULARAC NEMANJI na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 32/37,32/39,39/17 i 39/18 upisane u LN 858-prepis KO Donje Luge površine 391m², u urbanističkoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone stanovanja malih gustina u svojinu podnosioca zahtjeva, spratnosti P(prizemlje), bruto površine u osnovi 111,15m²,bruto razvijene građevinske površine 111,15m² u pogledu usaglašenosti sa:

- Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta,
- Osnovnim urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti,spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

O b r a z l o ž e n j e

Zahtjevom br. br.13-333/23-37 od 03.04.2023.god., ovom organu se obratio Šekularac Nemanja za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 32/37,32/39,39/17 i 39/18 upisane u LN 858-prepis KO Donje Luge

Uz zahtjev je dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje koje je uradio doo"Arhimex" iz Rožaje, ovjereno elektronskim potpisom ovlaštenog lica 30.03.2023.g. u 14:03:35h, Izjava projektanta od marta 2023.g.,list nepokretnosti i kopija plana u originalu od 21.03.2023.g. i Izjava geodetske agencije doo "Geostart" iz Podgorice od 21.03.2023.g. i notarski zapis br.UZZ br.305/2022 od 12.08.2022.g.

Odredbama čl. 87 stav 4 tačka 1, a u vezi sa čl. 76 Zakona, propisano je da glavni državni arhitekta:

- 1) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji);
- 2) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona, koji je usklađen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture;
- 3) izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat;
- 4) daje saglasnost na urbanistički projekat;
- 5) daje saglasnost na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije;
- 6) utvrđuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekata iz člana 154 ovog zakona.

Odredbama čl. 88 stav 1 Zakona, propisano je da se poslovi glavnog državnog arhitekta iz člana 87 stav 4 tačka 1 ovog zakona koji se odnose na zgrade do 3000 m² bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, kao i poslovi iz člana 87 stav 4 tačka 2, 3, 5 i 6 prenose se na jedinicu lokalne samouprave i da za obavljanje ovih poslova izvršni organ jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitekta.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio dostavljeno idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na predmetnoj lokaciji u urbanističkoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone stanovanja malih gustina i odlučio kao u dispozitivu rješenja iz sledećih razloga:

Odredbama čl. 87 stav 1 istog Zakona propisano je da se saglasnost izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture, a članom 215 da do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekta.

Uvidom u predmetni PUP Berane su propisano sledeće: Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju

-Izgradnju stambenog objekta izvesti u skladu sa namjenom, imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

- Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i slično.

- Kod objekata koji moraju da imaju složene gabarite u osnovi i čiji pojedini djelovi imaju različite spratnosti treba seizmičkim dilatacionim fugama gabarit objekta podijeliti tako da pojedini djelovi imaju pravilne forme u osnovi i po visini i omoguće projektovanja zasebnih konstruktivnih jedinica.

-Moguća je primjena najrazličitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lagane prefabrikovane ispune, koje bitno ne utiču na ponašanje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazličitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

-Fasadu predvideti od prirodnih materijala po izboru projektanta i međusobno usaglasiti sa postojećim i okolnim objektima.

-Prozore i vrata predvidjeti od drveta ili pvc u skladu sa ambijentalnim vrijednostima. Predviđanje prozora prema susednim parcelama uraditi prema smernicama ili saglasnosti vlasnika susednih parcela. Prozore pažljivo dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i izbjegavati male otvore radi što boljeg osvetljenja prostora.

Krovove predvidjeti kose ne manjeg nagiba od 30° iz klimatskih razloga

Nivo prizemlja max 120cm a max nadzidak potkrovlja 1,2m

U cilju racionalnog korišćenja energije treba koristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije. Pri projektovanju koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije

Osnovnim urbanističkim parametrima je propisano:

Do izrade plana nižeg reda -DUP-a, za izgradnju stambenih i stambeno - poslovnih objekata važe sljedeći uslovi: -Urbanistička parcela se poklapa sa katastarskom parcelom

-Urbanistička parcela mora imati direktan pristup sa javne površine (saobraćajnice)

-Minimalno odstojanje građevinske linije od regulacione linije koja predstavlja granicu parcele javne površine (saobraćajnice) u kontaktu je 3-5m

-Minimalno odstojanje objekta od granice susjedne parcele je 1.5m

Parametri gradnje za stanovanje malih gustina

-Minimalna veličina parcele 300m²

-Maksimalni indeks zauzetosti parcele 0.5

-Maksimalni indeks izgrađenosti parcele 1.5

-Maksimalna spratnost P+1+Pk (P+2) uz mogućnost izgradnje suterena ili podruma čija BGP ne ulazi u obračun površina ukoliko se podrumске i suterenske etaže u osnovnom objektu koriste za garažiranje i tehničke sisteme objekta.

-Max BRGP 500m²

-odnos prema građevinskoj liniji: Građevinsku liniju postaviti na 3-5m ka ulici, a prema susjednim parcelama 1.5m

Na osnovu uvida u tekstualnu i grafičku dokumentaciju dostavljenog Idejnog rješenja arhitektonskog projekta, glavni gradski arhitekta konstatuje da su arhitektonske karakteristike predloženog idejnog arhitektonskog rješenja u skladu sa smjernicama za oblikovanje prostora i materijalizaciju objekata kao i propisanim osnovnim urbanističkim parametrima zadatih PUP-om.

Volumenom i položajem je objekta uklopljen u okruženje. Fasade objekta kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala. Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele i objekta. Objekat je u granicama maksimalno zadatih visina, sa kosim dvovodnim krovom i adekvatnom stolarijom. Ograda oko parcele je predviđena u skladu sa smjernicama.

Na lokaciji površine 391m² planirani objekat je u osnovi površine 111,15m² ukupne bruto površine 111,15m², spratnosti P. Objekat je postavljen u granicama zadatih građevinskih linija. Ostvareni Indeks zauzetosti je 0,28(planirani je 0.5) a indeks izgrađenosti 0.28(planirani je 1.5).

Uz digitalno idejno rješenje arhitektonskog projekta je dostavljena izjava geodetske agencije doo "Geostart" iz Berana o nesmetanom prilazu lokaciji sa javne površine. Takođe je dostavljena izjava glavnog inženjera sa tabelarnim prikazom planiranih i ostvarenih urbanističkih parametara, list nepokretnosti 858 -prepis sa upisom prava službenosti prolaza preko kat.parcela br. 32/55,39/24 i 32/51 i kopiju plana KO Donje Luge ne stariju od šest mjeseci čime je dokazano da podnosilac zahtjeva ima riješene imovinske odnose.

Takođe je dostavljen aneks Ugovora br.305/2022 od 12.08.2022.g. o pravu službenosti prolaza do lokacije preko kat.parcela br.32/55,39/24 i 32/51 KO Donje Luge.

Pri obrazloženju ovog rješenja, glavni gradski arhitekta ukazuje da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka, budući da je zahtjev stranke u cjelosti usvojen-član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja stvari, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti Šekularac Nemanji, na Idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 32/37,32/39,39/17 i 39/18 upisane u LN 858-prepis KO Donje Luge površine 391m², u urbanističkoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone stanovanja malih gustina u svojini podnosioca zahtjeva, spratnosti P(prizemlje), bruto površine u osnovi 111,15m²,bruto razvijene građevinske površine 111,15m², u pogledu usaglašenosti sa Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta, i osnovnim urbanističkim parametrima (maksimalna bruto razvijena površina, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Imajući u vidu sve navedeno, ovaj javnopravni organ je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko Službe Glavnog gradskog arhitekta u dva primjerka, taksirana sa 5,00 € administrativne takse na žiro - račun br. 530-6046777-40, a ista se može izjaviti i na zapisnik.

DOSTAVITI: 1x Podnosiocu zahtjeva, 1x u predmetu i 1x a/a





vd Glavni gradski arhitekta,

Sonja Simenovic -Vukovic d.i.a

CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA
Broj: 13-333/23-37/1
Datum: 24.04.2023.g.

Potvrda o izvršenoj dostavi
DOSTAVNICA

NAZIV PISMENA	KOME SE PISMENO DOSTAVLJA Ime i prezime	ULICA I BROJ	DATUM PRIJEMA	POTPIS PRIMAoca	ODNOS PREMA LICU UMJESTO KOGA JE POŠILJKA PRIMLJENA	DOSTAVLJAČ
REŠENJE O SAGLASNOSTI	ŠEKULARAC NEMANJA	NJEGOŠEV TRG br. 17	25.04. 2023.			

*OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA PO ČL. 48 ST.1 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU („SLUŽBENI LIST CRNE GORE“, BR.56/14,20/15,40/16 I 37/17) KOJI PROPISUJE „DOSTAVLJANJE PISMENA MORA SE IZVRŠITI LIČNO LICU KOME JE NAMENJENO KAD SE RADI O PISMENU OD ČIJEG DOSTAVLJANJA TEČE ROK KOJI SE NE MOŽE PRODUŽITI ILI AKO JE TO PROPISANO ZAKONOM, ODNOSNO DRUGIM PROPISOM ILI AKO TAKO ODREDI OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE“.

068 031-863

OBRAZAC 3

ŠEKULARAC DUŠKO NEMANJA

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

Njegošev trg br.17, Berane

(adresa)

068 031-863

(broj telefona)

Црна Гора ОПШТИНА БЕРАНЕ				
Датум пријема акта: 03.04.2023.				
Орг.јед.	Клас.змак	Ред.број	Прилог	Вриједност
13-	333/23-	37		

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

ZAHTJEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI

Glavnog gradskog arhitekta

(član 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Обраћам се захтјевом за издавање сагласности на:

1. Idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3000m² i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvijezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka - nadležnost glavnog državnog arhitekta;
2. Idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine do 3000m² – nadležnost glavnog gradskog arhitekta;
3. Idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog Zakona.
(zaokružiti odgovarajući broj)

Lokacija objekta KP. BR. 32/37, 32/39, 39/17, 39/18 KO DONJE LUGE, BERANE

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

U ZAHVATU URBANISTIČKE RAZRADE PUP-a BERANE

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor NEMANJA ŠEKULARAC

PRILOG:

- Idejno rješenje 1xCD

Berane, 03.04.2023.godine

(mjesto i datum)

Šekularac Nemanja


(podnosilac zahtjeva)

Geodetsko katastarska podloga

R=1:250

ekvidistanca 0.25m

Područna jedinica: Berane
Katastarska opština: D.Luge
KP.32/37,32/39,39/17 i 39/18



KOORDINATE PARCELE PO KATASTRU		
Br.Tačke	Y	X
1	7409158.18	4744635.24
2	7409145.79	4744632.00
3	7409142.32	4744646.60
4	7409138.85	4744661.21
5	7409150.41	4744664.22
6	7409151.64	4744664.54
7	7409154.92	4744649.89
8	7409154.15	4744649.69
9	7409151.32	4744660.05

* Premjer od strane D.O.O. "Geo-Start" Podgorica izvršen u prisustvu i po kazivanju naručioca radova.

** Geodetska podloga urađena je u državnom koordinatnom sistemu, sa tačnim međusobnim položajima i visinskim razlikama.

07.06.2022god.

Inž. geod. Mirčeta Petrović



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BERANE

Broj: 917/22-3/51

Datum: 18.05.2022



Katastarska opština: DONJE LUGE


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 3

Parcele: 32/37, 32/39, 39/17, 39/18

KOPIJA PLANA

Razmjera 1:1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava
Službeno lice

Lebon

DOO „ARHIMEX“ROŽAJE

Adresa : Jaha Kurtagića bb, Rožaje Kontakt : 068/661-880 Email :

emir.forza@gmail.com Žiro račun: 535-18448-25 Prva banka CG

INVESTITOR: NEMANJA ŠEKULARAC
OBJEKAT: STAMBENI OBJEKAT
LOKACIJA: KP. BR. 32/37, 32/39, 39/17 i 39/18 KO DONJE LUGE, U ZAHVATU
URBANISTIČKE RAZRADE PUP-a BERANE, OPŠTINA BERANE
PROJEKTANT: D.O.O. "ARHIMEX", ROŽAJE

IZJAVA PROJEKTANTA:

Izjavljujem:

- da je objekat projektovan u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od Sekretarijata planiranje i uredjenje prostora, opština Berane, broj: 07-332/22-241/7, od 10.11.2022.godine,
- da je obezbijeden pristup lokaciji sa postojeće gradske saobraćajnice odnosno kp. br. 155 po načinu korišćenja nekategorisani put $P=609 \text{ m}^2$ u vlasništvu Crne Gore, raspolaganje opština Berane, i u nastavku preko kp. br. 39/24 i kp. br. 39/55, LN 595, u vlasništvu Streljački savez opština Berane.
- da na predmetnoj parceli nema izgradjenih objekata, kao i
- da je ispoštovan odnos prema građevinskoj liniji, te da su ostvareni sledeći parametri:

	predvidjeno planom	ostvareno u projektu
Površina kat. parc.	391,00 m ²	
Indeks zauzetosti	0,50 (195,50 m ²)	0,28 (111,15 m ²)
Indeks izgradjenosti	1,50 (500,00 m ²)	0,28 (111,15m ²)
Spratnost	Pr+1s+Pk(Pr+2s)	Pr

Rožaje, mart 2023
(mjesto i datum)

(potpis glavnog inženjera)





GEO-START D.O.O. PODGORICA
AGENCIJA ZA GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE



PODGORICA 81000 Vranjske njive bb



069/ 534- 019



02782278



520-37609-59 HIPOTEKARNA BANKA



mircetapet2@gmail.com



30/31-094116-9

IZJAVA – SLUŽBENA KONSTATACIJA

U skladu sa tačkom 1.7 Upustva Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj 01-1894/1 od 17.11.2021.godine

Opština: Berane

Investitor: Šekularac Duška Nemanja

Tip objekta: Stambena zgrada

Nakon geodetskog snimanja, uvida, preklapanja predmetnih ažurnih planova i predmetne dokumentacije za buduću lokaciju planirane porodične stambene zgrade D.O.O. "GEO-START" iz Podgorice (P.J. Berane) konstatuje da se projektovani tj. planirani porodični stambeni objekat planira na katastarskoj parceli 32/37, 32/39, 39/17 i 39/18, KO D.Luge, PJ Berane, LN 858, koje se nalaze u vlasništvu Šekularac Duška Nemanja u obimu prava 1/1. Površina predmetne parcele 32/37 iznosi 180m², (lv 3. kl. P=180 m²), KP 32/39 iznosi 188 m², (po načinu korišćenja lv. 3.kl. P=188 m², KP 39/17 iznosi 17m², (šuma 3. kl. P=17 m²) i KP 39/18 iznosi 6m², (šuma 3. kl. P=6m²),

Urbanistički plan još nije sproveden na datoj lokaciji gdje je izvršeno geodetsko snimanje i izrada geodetsko - katastarske podloge.

Prilaz lokaciji i objektu obezbijeđen je sa postojeće saobraćajnice odnosno kat. parcele. 155 po načinu korišćenja nekategorisani put P=609m² u vlasništvu Crne Gore, raspolaganje Opština Berane, i u nastavku preko KP 39/24 (šume 3. kl., P=1065m²), KP 39/55 (livada 3. kl., P=86m²), LN 595, u vlasništvu Streljački savez Opština Berane).

Službena konstatacija služi za potrebe dobijanja saglasnosti na projekat, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Berane, 21.3.2022.g.



GEO-START D.O.O. PODGORICA

Odgovorno lice: Petrović Mirčeta

Petrović Mirčeta

(potpis)



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BERANE

Broj: 111-919-897/2023

Datum: 21.03.2023.

KO: DONJE LUGE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu ŠEKULARAC NEMANJA, BERANE, za potrebe izdaje se



LIST NEPOKRETNOSTI 858 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
32	37		3 4		BRDO	Livada 3. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		180	0.92
32	39		3 4		BRDO	Livada 3. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		188	0.96
39	17		3 3		BRDO	Šume 3. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		17	0.11
39	18		3 3		BRDO	Šume 3. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		6	0.04
								391	2.02

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0306988271995	ŠEKULARAC DUŠKA NEMANJA BERANE Berane	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
32	37			1	Livada 3. klase	07/09/2022 9:58	Pravo službenosti Pravo službenosti na teret kat parcele 32/55,39/24, 32/51
32	39			1	Livada 3. klase	07/09/2022 9:58	Pravo službenosti Pravo službenosti na teret kat parcele 32/55,39/24, 32/51
39	17			1	Šume 3. klase	07/09/2022 9:58	Pravo službenosti Pravo službenosti na teret kat parcele 32/55,39/24, 32/51
39	18			1	Šume 3. klase	07/09/2022 9:58	Pravo službenosti Pravo službenosti na teret kat parcele 32/55,39/24, 32/51

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Načelnik/

Marijanović Velibor

Marijanovic Velibor, dipl.pravnik